



# Qualified Health Plan a Wɔabɔ no Mua

## HENA NA ƐWɔ HO AKOANYA?

### NNIPA BI A WɔWɔ HOKWAN YƐ:

- Wɔn a wɔte New York State
- Nnipa a mmra kwan so no wɔwɔ U.S ɔman no mu
- Obi biaara a onni ho akoanya sɛ ɔbɛ dɔm Medicaid, Essential Plan anaa mpo Child Health Plus nhyehyɛɛ yi mu biao

NY State of Health di ɔman mmara ahorow so, na ɛnye nyiyim esiane abusuakuw a obi fi mu, kɔla, ɔman a ofi, ne som, ne bobeeasu, mfe a wadi, sɛ waware anaa ɔnwaree, sɛ wɔakye no pɛn, nipaduan yebea ahorow, sraadi a wadi pɛn, afie ayayade ho ne/anaa yɛ a wɔyɛ bi tua ka.

## DEEN NA ƐHWƐ SO?

- Banɔ ayarehwɛ a ɛka biara nnim
- Ayarehwɛ a ayarefo no da ayaresabea
- Ayarehwɛ a ayarefo no nna ayaresabea
- Apemfo ne mmofra a wɔawo wɔn foforo ayarehwɛ
- ɔhwɛ wɔ tebea a egye ntɛmpɛ mu
- Mogya mu hwɛhwɛ ne honam nhwehwɛmu mfonintwa ndwuma
- Nndro a dokota atwɛɛ
- Som a wode ma nnipa a wɔn ara tu anamon ma wɔn apɔwmuden asan agyina yie ne wɔn a wɔpɛ sɛ wɔsua apomuden sen asetena pa
- Adwene mu apomudin nsem ne adurofa ho nsemnsem hwɛbea.
- Apɔwmuden pa ne yareɛ koankoro ho mmoa a wode ma
- Mmofra ɛse ne aniwa mu nhwehwɛmu

***Mpanyinfoɔ ɛse ho banɔ ne mfasoɔ ahodoɔ bi nso betumi aka nhyehyɛɛ no ho .***

### WONSA BƐ KA YƐN:

nystateofhealth.ny.gov | 1-855-355-5777 or TTY 1-800-662-1220

# QUALIFIED HEALTH PLAN (QHP) NO BO YE SEN?

**BOSOME AKATUA:** Nea wubetua bosome biara begyina nyehyee ko a wo bepaw so. Nnipa pii nso wo ho akoanya se wonya eto so mfaso a ebre won bosome akatua no ase. Yesese eto so mfaso denam wo akatua, fiefo dodoo, ne baabi a wo te so.

**EKA KYE:** Eka kye ye sika dodow a wutua bere a wugye ayarehwe no. Nnipa bi nso wo ho akoanya se wo benya mmoa atua won ka, nso ne nyinaa gyina sika a wonya no Nea edidi soo yi kyere se QHP yi eka nkyekyemu ahodo wo gynapen nnan yi. Nyehyee aforo wo ho a esono eka kye a ewom na nnwuma aforo nso wom.

ΕΚΑ ΝΚΥΕΚΥΣΜΟ ΜΑ ΑΡΩΜΟΔΕΝ ΑΥΑΡΗΩΣ ΑΣΟΕΣ	PLATINUM	SIKA ΚΟΚΚΟ	DWETE	BRONZE
Sika a ye be te no afe biara awieye	\$0	\$600	\$1,750	\$4,700
Banbo ayarehwe	Akatua biaara nni mu	Akatua biaara nni mu	Akatua biaara nni mu	Akatua biaara nni mu
Dokota nsrahwe a edi kan*	\$15	\$25	\$30	\$50
Dokota obenfo Nsrahwe*	\$35	\$40	\$65	\$75
Ayarefo a wogye won to ayaresabea ho	\$500	\$1,000	\$1,500	\$1500
Suban ho arwomuden a wonnye ayarefo nto ho nnsra	\$15	\$25	\$30	\$50
Suban ho arwomuden a wogye ayarefo to ho nsrahwe wo Ayarehwebea	\$500	\$1,000	\$1,500	\$1500
Edan a wohwe obi wo mu wo tebea a egye ntempe mu	\$100	\$150	\$500	\$500
Ayarehwe a ehia anim-anim yi ara	\$55	\$60	\$70	\$75
Nipadua mu ahodon akwankyerε ne n'anamontuo, Kasa mu akwankyerε ne n'anamontuo, Adwumaye mu akwankyerε ne n'anamontuo	\$25	\$30	\$30	\$50

\*2023 Daa Daa Bronso nyehyee no nyinaa ma won a wohwe no ankasa anaase abenfo no nsrahwe mmiensa pepere ho kwan ansa na woaduru dee ewo se wotete no ho (ewo se dee oreto no tua ne kyefa). 2023 Daa Daa Silver nyehyee no nyinaa ma won a wohwe no ankasa anaase abenfo no nsrahwe baako pepere ho kwan ansa na woaduru dee ewo se wotete no ho (ewo se dee oreto no tua ne kyefa).

ΕΚΑ ΝΚΥΕΚΥΣΜΟ ΜΑ ΝΔΥΡΟ Α ΔΟΚΟΤΑ ΑΚΥΩΕΣ	PLATINUM	SIKA ΚΟΚΚΟ	DWETE	BRONZE
Nduro a y'ahwe papa a agye din no so aye	\$10	\$10	\$15	\$10
Nduro pa a agye din a amanfo pe	\$30	\$35	\$40	\$35
Nduro pa a agye din nanso amanfo ntae mmpε	\$60	\$70	\$75	\$70